

観測点	St.No.		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18		
	Lat.N	Lon.E	33° 23.33'	33° 21.16'	33° 17.97'	33° 23.24'	33° 26.49'	33° 29.55'	33° 35.93'	33° 32.79'	33° 29.59'	33° 34.68'	33° 37.90'	33° 41.12'	33° 45.39'	33° 42.71'	33° 39.53'	33° 43.70'	33° 46.71'	33° 49.15'		
観測日時			134° 15.44'	134° 17.95'	134° 22.48'	134° 28.25'	134° 24.32'	134° 19.81'	134° 25.38'	134° 29.33'	134° 33.90'	134° 39.86'	134° 35.44'	134° 30.93'	134° 37.41'	134° 42.11'	134° 46.50'	134° 53.49'	134° 50.02'	134° 46.24'		
	観測月日		3/17	3/17	3/17	3/17	3/17	3/17	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11	3/11		
	開始時分		11:37	12:07	12:54	13:57	14:48	15:34	10:10	10:47	11:27	12:31	13:22	13:59	9:44	10:23	11:02	11:58	12:41	13:14		
	終了時分		11:49	12:27	13:14	14:18	15:05	15:45	10:20	10:59	11:50	12:55	13:33	14:06	9:53	10:33	11:17	12:13	12:51	13:23		
水温 ℃	0 m		18.16	18.13	18.11	17.96	17.74	17.90	11.50	17.00	17.24	17.58	17.13	11.89	11.09	15.50	16.08	16.04	16.06	10.85		
	10 m		18.16	18.12	18.06	17.87	17.67	17.43	11.63	16.78	16.97	17.20	16.54	11.85	11.11	15.51	16.09	16.05	16.06	11.04		
	20 m		18.14	18.08	18.06	17.85	17.64	16.85	11.91	14.92	16.59	16.89	16.25	12.37	11.41	15.52	16.08	16.06	16.06	11.73		
	30 m		17.41	18.05	18.04	17.83	17.62	16.01	12.30	15.97	16.22	16.46	16.09	13.06	11.45	15.53	16.08	16.06	16.07	12.32		
	50 m		16.52	18.02	17.96	17.71	17.35	16.14	13.03	15.91	16.14	16.08	15.89			15.54	15.99	16.05	16.08			
	75 m		15.95	17.01	17.46	17.54	17.17	15.99		15.87	16.08	15.93	15.67			15.53	15.94	15.98				
	100 m		15.54	16.38	16.77	16.82	15.72	15.86		15.78	15.95	15.91	15.59				15.80	15.94				
	150 m			15.26	15.76	15.62	15.24				15.80	15.19						15.85				
	200 m			14.66	13.98	14.49	15.40				14.22							14.26				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
塩分 P S U	0 m		34.693	34.684	34.712	34.676	34.684	34.685	33.251	34.598	34.660	34.667	34.674	33.376	33.052	34.607	34.648	34.651	34.645	32.839		
	10 m		34.691	34.684	34.666	34.671	34.665	34.677	33.340	34.560	34.653	34.664	34.663	33.454	33.080	34.607	34.650	34.652	34.646	32.961		
	20 m		34.690	34.682	34.666	34.670	34.680	34.604	33.437	34.235	34.654	34.667	34.653	33.615	33.291	34.611	34.652	34.662	34.647	33.310		
	30 m		34.684	34.681	34.665	34.669	34.679	34.475	33.561	34.613	34.635	34.651	34.643	33.829	33.316	34.616	34.653	34.662	34.653	33.565		
	50 m		34.600	34.680	34.662	34.664	34.708	34.620	33.823	34.643	34.644	34.629	34.623			34.635	34.656	34.663	34.662			
	75 m		34.561	34.639	34.659	34.653	34.694	34.627		34.640	34.652	34.614	34.617			34.645	34.649	34.653				
	100 m		34.496	34.614	34.602	34.603	34.465	34.592		34.626	34.646	34.634	34.603				34.631	34.650				
	150 m			34.546	34.620	34.546	34.433				34.643	34.565						34.636				
	200 m			34.518	34.462	34.492	34.515				34.497							34.491				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
気象・海象	海深 m		615.4	788.5	1211.7	1104.9	306.8	124.4	72.3	149.2	423.9	216.4	119.5	64.4	56.5	95.8	132.4	299.6	82.3	63.9		
	水色		5	5	5	5	5	5	7	6	5	5	5	7	7	6	5	5	6	7		
	透明度 m		22.5	25	25	22	22.5	20.5	13	19	19	20	18	13	11	18	21	18	16	8		
	波浪		3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4		
	うねり		SSE-1	S-1	SW-3	SSW-3	S-1	SSE-1	SE-3	SE-3	SE-3	SE-3	SE-3	SE-3	S-1	S-1	S-3	S-3	S-3	S-3		
	風向 (d)		NW	WNW	WNW	ESE	SSE	SE	WNW	WNW	WNW	N	ENE	ENE	N	N	N	N	N	N		
	風速 (m/s)		6.3	5.4	2	4.1	3.8	3.8	3	2.3	3.1	2.8	3.4	4.5	7.6	5.9	8.4	7.5	7.9	6.5		
	気温 ℃		9.7	10.5	10.7	9.8	10.8	11	13.7	14.5	15.1	16	15.3	14.5	9.5	10.2	10.8	10.7	10.1	9.5		
	雲形		Cu-St	Cu-St	Cu-St	Cu-St	Sc-Cs	Sc-Cs	As-St	As-St	As-St	Cs-St	Sc-Ns	Ac-Sc	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns		
	雲量		1	1	2	2	2	6	10	10	10	6	8	7	10	10	10	10	10	10		
	天気		b	b	bc	bc	bc	bc	o	o	o	bc	c	bc	d	d	d	o	o	o		
	気圧 hPa		1010	1010.2	1010.5	1010.2	1010.8	1011.3	1017.3	1017	1017	1016.2	1015.5	1014.9	1022.3	1022.5	1021.7	1020.7	1020.1	1019.8		
流況	10 m	流向 deg	96.2	7	313.7	246.2	15.5	104.1	246.6	255.8	345.8	305.4	251.4	220.8	256.5	235.9	339.9	220	239.9	190.9		
		流速 Kt	0.5	0.5	0.4	0.9	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.7	0.2	0.3	0.7	0.3	0.5	0.5	0.6		
	50 m	流向 deg	110.7	341.5	314.4	264	254.9	140.5	57.2	240	322	270.2	230.8	269.5		256.9	355.4	239.5	218.7	210.1		
		流速 Kt	0.3	0.4	0.3	0.9	0.3	0.1	0.2	0.4	0.6	0.1	0.7			0.5	0.3	0.4	0.4	0.7		
	100 m	流向 deg	110.1	323.9	346	265.8	211.9			230.1	319.5	244.4					335.9	189.8				
		流速 Kt	0.4	0.2	0.4	0.7	0.2			0.6	0.6	0.3					0.2	0.3				

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明